


SKUPŠTINA CRNE GORE

Broj: 00-56/16-71/19

Mjesto i datum: Podgorica, 20. oktobar 2016. godine



## UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA

za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija III

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca** Skupštine Crne Gore sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br 10, PIB: 02017482, koga zastupa generalni sekretar Siniša Stanković (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Izvršioca** „Osmanagić CO“ d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, ulica Hercegovački put br. 36, Broj računa: 555-357-48, Naziv banke: HYPO ALPE ADRIA BANKA, koga zastupa Damir Osmanagić, (u daljem tekstu: Izvršilac).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, za Partiju III: 00-56/16-71/2 od 16. avgusta 2016. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 00-56/16-71/13 od 03. oktobra 2016. godine;

Ponuda Izvršioca „Osmanagić CO“ d.o.o. Nikšić, za Partiju III, broj 00-56/16-71/8 od 08. septembra 2016. godine.

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, za Partiju III, prema Tenderskoj dokumentaciji broj: 00-56/16-71/2 od od 16. avgusta 2016. godine; Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 00-56/16-71/13 od 03.

oktobra 2016. godine i prema ponudi Izvršioca „Osmanagić CO“ d.o.o. Nikšić broj 00-56/16-71/8 od 08. septembra 2016. godine.

Pod servisiranjem i održavanjem vozila podrazumijeva se demontaža, nabavka i montaža materijala, odnosno dijela, reglaža trapova, kao i nabavka i vulkaniziranje guma.

## **II ROK**

### **Član 2**

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. 00-56/16-71/8 od 08. septembra 2016. godine, sukcesivno, na zahtjev Naručioca, godinu dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora, a prema pojedinačnim zahtjevima Naručioca.

Za sukcesivno pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

## **III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 3**

Plaćanje će se vršiti sukcesivno, po izvršenju tražene sukcesivne usluge, pri čemu ukupna ugovorena cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora ne može iznositi više od 1.500,00€ .U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti 30 dana od dana prijema računa ispostavljenog po izvršenju usluge sa analitikom.

## **IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

### **Član 4**

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjedjenje;
- da će odgovarajuće rezervne djelove potrebne za servisiranje, akumulatore i gume, nabavljati po najpovoljnijim tržišnim cijenama.
- sva vozila Skupštine Crne Gore će imati prioritet prilikom dolaska na mjesto vršenja usluge servisiranja i održavanja vozila kod ponuđača, u odnosu na sva ostala vozila.

## Član 5

Naručilac se obavezuje:

- da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

## V RASKID UGOVORA

### Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,
- U slučaju da se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza, nedolično ponaša tokom obavljanja posla, kasni sa dolaskom u smjenu, napušta radni prostor, dozvoljava boravak neovlašćenih lica u prostorijama Naručioca prilikom pružanja usluga, i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida Ugovora, do izbora novog Izvršioca.

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluga koje su predmet ovog Ugovora odstupa od traženog kao i ukoliko se ne vrše u rokovima

predviđenim ovim Ugovorom, Naručilac će pisano upoznati Izvršioca o navedenim nedostacima.

Ukoliko Izvršilac i pored upoznavanja od strane Naručioca ne bude vršio usluge koje su predmet ovog Ugovora u rokovima i na način predviđen Ugovorom, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor.

## **VI OSOBLJE IZVRŠIOCA**

### **Član 7**

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

## **VII OSTALE ODREDBE**

### **Član 8**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) ništav je.

### **Član 9**

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog ugovora, kao i u roku od dvije godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

### **Član 10**

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

### **Član 11**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih su po dva primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA NARUČIOCA

Siniša Stanković



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siniša Stanković', is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue stamp with a coat of arms in the center and text around the perimeter.

ZA IZVRŠIOCA

Damir Osmanagić



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Damir Osmanagić', is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular blue stamp with the text 'OSMANAGIĆ DOO' and 'OSMANAGIĆ' visible.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih su po dva primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA NARUČIOCA

Siniša Stanković



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siniša Stanković', is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue stamp with a coat of arms in the center and text around the perimeter.

ZA IZVRŠIOCA

Damir Osmanagić



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Damir Osmanagić', is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular blue stamp with the text 'OSMANAGIĆ' and 'OSMANAGIĆ' visible, along with other illegible text.